

t31\_rusub\_2  
(TMc9HCjE1QG9jokvS4a9PBste2KHo9M5am2)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v13\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v5\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v6\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v7\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v8\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_bhsp\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_bhsp\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_rusub\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_bhsp\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_rusub\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1 \\ & X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v5\_rlvect\_1 X0) \wedge \\ & ((v6\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v7\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v8\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v2\_bhsp\_1 \\ & X0) \wedge (l1\_bhsp\_1 X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_rusub\_1 X1 X0) \Rightarrow \\ & (\forall X2.((v1\_bhsp\_1 X2) \wedge (m1\_rusub\_1 X2 X0)) \Rightarrow ((m1\_rusub\_1 \\ & X1 X2) \Leftrightarrow (k1\_rusub\_2 X0 X1 X2 = X2)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1 \\ & X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v5\_rlvect\_1 X0) \wedge \\ & ((v6\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v7\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v8\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v2\_bhsp\_1 \\ & X0) \wedge (l1\_bhsp\_1 X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_rusub\_1 X1 X0) \Rightarrow \\ & (\forall X2.(m1\_rusub\_1 X2 X0) \Rightarrow (\forall X3.(m1\_rusub\_1 X3 X0) \Rightarrow \\ & (k1\_rusub\_2 X0 X1 (k1\_rusub\_2 X0 X2 X3) = k1\_rusub\_2 X0 (k1\_rusub\_2 \\ & X0 X1 X2) X3)))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1 \\ & X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v5\_rlvect\_1 X0) \wedge \\ & ((v6\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v7\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v8\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v2\_bhsp\_1 \\ & X0) \wedge (l1\_bhsp\_1 X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1.((v1\_bhsp\_1 X1) \wedge \\ & m1\_rusub\_1 X1 X0) \Rightarrow (k1\_rusub\_2 X0 X1 X1 = X1)) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1 \\
& X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v5\_rlvect\_1 X0) \wedge \\
& ((v6\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v7\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v8\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v2\_bhsp\_1 \\
& X0) \wedge (l1\_bhsp\_1 X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_rusub\_1 X1 X0) \Rightarrow \\
& (\forall X2.(m1\_rusub\_1 X2 X0) \Rightarrow (k1\_rusub\_2 X0 X1 X2 = k1\_rusub\_2 \\
& X0 X2 X1)))
\end{aligned} \tag{4}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 \\
& X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge \\
& ((v5\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v6\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v7\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v8\_rlvect\_1 \\
& X0) \wedge ((v2\_bhsp\_1 X0) \wedge (l1\_bhsp\_1 X0)))))))))) \wedge ((m1\_rusub\_1 \\
& X1 X0) \wedge (m1\_rusub\_1 X2 X0))) \Rightarrow ((v1\_bhsp\_1 (k1\_rusub\_2 X0 X1 X2)) \wedge \\
& (m1\_rusub\_1 (k1\_rusub\_2 X0 X1 X2) X0))
\end{aligned} \tag{5}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1 \\
& X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v5\_rlvect\_1 X0) \wedge \\
& ((v6\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v7\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v8\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v2\_bhsp\_1 \\
& X0) \wedge (l1\_bhsp\_1 X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_rusub\_1 X1 X0) \Rightarrow \\
& (\forall X2.((v1\_bhsp\_1 X2) \wedge (m1\_rusub\_1 X2 X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\
& ((v1\_bhsp\_1 X3) \wedge (m1\_rusub\_1 X3 X0)) \Rightarrow ((m1\_rusub\_1 X1 X2) \Rightarrow (m1\_rusub\_1 \\
& (k1\_rusub\_2 X0 X1 X3) (k1\_rusub\_2 X0 X2 X3))))))
\end{aligned}$$